c
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ،
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު: IUL(438/438/2018/212 (
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަ ހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ
އަދި ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާ ސަރަޙައްދުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ 2 ބޯޑް 04 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2018 އޮގަސްޓު 14 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން
ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެ ޅުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރައްވަންވާނެއެވެ. މި މިސައްކަތުގެ
"މައުލޫމާތު ޝީޓު" މި އިޢުލާނާއެކު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭގޮތަށް އެޓޭޗް ކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ. އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް
www.environment.gov.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެންވެސް ހުންނާނެއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ
ގްރީން ބިލްޑިންގ
ހަނދުވަރީ ހިނގުން، މާފަންނު،
މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު: 3018419/3018413 ، ފެކްސް: 3018301
އީމެއިލް: cctf@environment.gov.mv
އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2018 އޮގަސްޓު 15 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަ ހު ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެ
އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ. ބޭ ރުގައި މަސައްކަތަށް
ދެވިފައިވާ ނަން، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅި ފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
06 އޮގަސްޓު 2018

`
މިނިސްޓް ރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ Ministry of Environment and Energy
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. Male’, Republic of Maldives.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ
ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ އަދި ޕްރޮޓެކްޓެޑް އޭރިއާ ގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ 2 ބޯޑް ވޯކް ސް ސާފުކޮށް
ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
ތާރީޚް: 06 އޮ ގަސްޓު 2018
މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް:
މިނިސް ޓްރީ އޮ ފް އެ ންވަ ޔަރަ ންމަން ޓް އެންޑް އެ ނަ ރޖީ ގެ ބެލުމު ގެދަ ށު ގައިވާ ފު ވައްމު ލައް ސިޓީގެ ރެކް ރިއޭ ޝަނަލް ފެސިލިޓީ އަދި ޕް ރޮޓެކްޓެ ޑް
އޭރިއާ ސަރަޙައް ދު ގަ އި ގާ އިމްކޮށް ފަ އި ވާ 2 ބޯ ޑް ވޯ ކްސް 04 މަ ސް ދު ވަހު ގެ މު އްދަތަ ށް ކުނިކަހާ ފޮ ޅާ ސާ ފު ކޮ ށް ބަ ލަހަށްޓާ ދޭ ނެ ފަރާ ތެ އް
ހޯދު މަށް ދެވޭ މަ އުލޫމާތު ހި މެނޭ ކަރުދާ ހެކެވެ.
1. ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް
1.1 ފުވަ އްމުލަކު ސިޓީގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީ އިމާރާތު ގެ ބައިތަ އް ސާފުކުރު ން (ކުޑަ އިމާރާތެއް)
1.2 ފުވަ އްމުލަކު ސިޓީގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީއާއި ގުޅި ފަ ފައިވާ މަގު ތައް ކުނި ކަހާ ސާ ފު ކުރު ން
1.3 ފުވަ އްމުލަކު ސިޓީގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީއާއި ގުޅިގަ އިވާ ބާބަ ކިއު އޭ ރިޔާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރު ން
1.4 ފުވަ އްމުލަކު ސިޓީގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީއާއި ގުޅިގަ އިވާ ބާބަ ކިއު ގް ރިލްތަ އް ސާ ފުކުރު ން
1.5 ފުވަ އްމުލަ އް ސިޓީގަ އި ގާއި މް ކު ރެ ވިފައިވާ ދެ ބޯޑް ވާކް ގެ ބައިތައް ސާފުކުރު ން
1.6 ފުވަ އްމުލަ އް ސިޓީގަ އި ގާއި މް ކު ރެ ވިފައިވާ ދެ ބޯޑް ވޯކްސް ގު ޅިފާ އިވާ މަ ގުގެ ބައެ އް ސާފުކުރުން
2. ސާފުކުރަންޖެހޭ މިންވަރު
2.1 ރެކްރިއޭ ޝަނަ ލް ފެސިލިޓީގެ ތަ ޅު ން ހު ކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ އެހެން ދުވަ ސްތަކުގެ ދުވާލަކު 1 ފަހަ ރު
2.2 ރެކްރިއޭ ޝަނަ ލް ފެސިލިޓީގެ އެން މެހާ ފާހާނަ ތަށް ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ އެހެ ން ދުވަސްތަ ކު ގެ ދުވާ ލަކު 1 ފަ ހަރު
2.3 ރެކްރިއޭ ޝަނަލް ފެސިލިޓީގެ މީ ޓި ންރޫމުތަކާއި ކޮޓަރި ތަށް ހުކު ރު ދުވަ ސް ފި ޔަވާ އެހެ ން ދު ވަސްތަކުގެ ދުވާލަ ކު 1 ފަހަ ރު
2.4 ރެކްރިއޭ ޝަނަ ލް ފެސިލިޓީގެ މައިދޮރުތަ ށް ހުކު ރު ދު ވަސްފި ޔަވާ އެ ހެން ދުވަސްތަ ކުގެ ދުވާ ލަކު 1 ފަހަ ރު
2.5 ރެކްރިއޭ ޝަނަ ލް ފެސި ލި ޓީގެ މައިދޮރުތަ ށް ފި ޔަ ވާ އެހެން އެ ންމެހާ ދޮ ރުތަކާއި ބިއްލޫ ރިތަ ށް ހަފުތާއަކު 1 ފަހަ ރު
2.6 ރެކްރިއޭ ޝަނަ ލް ފެސިލިޓީގެ ބޭރު ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ އެހެ ން ދުވަ ސްތަކުގަ ދުވާލަކު 1 ފަހަ ރު
2.7 ރެކްރިއޭ ޝަނަ ލް ފެސިލިޓީގައި އާ އްމު ން ބޭ ނުންކު ރާ ފާހާނާ ތަ ށް ހުކު ރު ދުވަސް ފި ޔަވާ އެހެ ންދުވަ ސްތަކުގެ ދުވާލަ ކު 1
ފަ ހަ ރު
2.8 ރެކްރިއޭ ޝަނަ ލް ފެސިލިޓީ ކުއް ލިއަކަށް ސާފުކުރަން ޖެހި އްޖެ ހާލަ ތެއް ދިމާވެ އްޖެ ނަމަ މީހަކު ފޮ ނު ވައިދި ނު ން
3 ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 1
ގްރީން ބިލްޑިންގ، ހަނދުވަރީ ހިނގުން، GreenBuilding,HandhuvareeHingun,
މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ. Maafannu,Male’,20392,RepublicofMaldives.
+(960)3018300 secretariat@environment.gov.mv
+(960)3018301 www.twitter.com/ENVgovMV
www.environment.gov.mv www.facebook.com/environment.gov.mv

2.9 ރެކްރިއޭ ޝަނަ ލް ފެސިލިޓީއާއި ގުޅިފަ އިވާ މަގު 3(މީޓަ ރު ފުޅާ، 20 މީޓަރ ދިގު) ކުނިކަހާ ސާފު ކު ރުން
2.10 ރެކްރިއޭ ޝަނަ ލް ފެސިލިޓީ ވަށަ އިގެ ން ސާފުކޮށް ފަ އިވާ ސަރަ ހައް ދު 3 މީޓަރ ފުޅާމި ނުގަ އި ކުނިހަކާ ސާފުކުރު ން
2.11 ތަ ނެ އް ސާފުކުރުމުގެ ގޮ ތު ން ތަ ނެއް ގަ އި ހު ރި މޭޒެ އް ގޮޑި އެއް ފަދަ އެއް ޗެއް އެހެންތަ ނަކަށް ގެ ން ދިޔުމަކީ ފަހަރެ އް ގަ އި
ކުރަން ޖެހިދާނެކަ މެކެވެ.
2.12 ޕާރޓި ޝަ ންތައް ދުވާލަ ކު 1 ފަހަ ރު
2.13 ފު ވަ އް ވުލަ އް ސިޓީގަ އިވާ 2 ބޯޑް ވޯ ކް ސް ޑެކް، ރެ އިލިންސް، ޕެވިލިއަ ށް ހަފުތާއަކު 01 ފަހަ ރު ސާފު ކުރު ން
2.14 ފު ވަ އްވުލައް ސިޓީގަ އިވާ 2 ބޯޑް ވޯ ކްސް ގެ ވަށައިގެ ންވާ ސަރަހަ އް ދަށް އަޅާފައި ހު ންނަ ކުނި 12 ފޫޓް ފުޅާ މި ން
ހުން ނަ ސަރަހައް ދެއް ހަފުތާއަ ކު 1 ފަހަރު ސާފުކުރު ން
2.15 ފު ވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރެކްރިއޭ ޝަނަލް ފެސި ލިޓީއާ އި ގު ޅިގަ އިވާ ބާބަ ކިއު އޭރިޔާ ހަ ފުތާ އަކު ކޮން މެ ދުވަހަ ކު ކުނިކަހާ
ސާފުކުރުން
2.16 ފު ވައްމުލަ ކު ސިޓީ ގެ ރެކް ރިއޭ ޝަނަ ލް ފެސިލިޓީއާއި ގުޅި ގައިވާ ބާބަކިއު ގްރި ލްތައް ހަ ފުތާއަ ކު ކޮ ންމެ ދުވަ ހަ ކު
އެއް ފަހަރު ސާފު ކުރުން
2.17 ރެކްރިއޭ ޝަނަ ލް ފެސިލިޓީގެ ޑެ ކުގެ ތަޅު ން ދުވާލަ ކު އެއްފަހަ ރު ކުނި ކެހުން
2.18 ރެކްރިއޭ ޝަނަ ލް ފެސިލިޓީ އަދި ބޯޑް ވާކްތަ ކުން އެންމެހާ ކު ނިތަ ށް ސާފުކުރާ ކޮން މެ ދު ވަހަކު އުކާލު ން
3. ސާފުކުރާ މީހުންގެ ކިބައި ގައިހުންނަން ޖެހޭނެ ޝަރުތުތައް
3.1 މިމިނިސްޓް ރީގެ ފަރާ ތުން އަންގާ އެން ގުންތަ ކަ ށް އަމަލުކު ރާ ބަ ޔަކަށް ވުން.
3.2 މަ ސައްކަ ތް ކުރުވު މުގެ ގާބިލު ކަމާއި މަ ސައްކަތް ކުރުމު ގެ ގާ ބިލުކަން ހުރުން.
3.3 މަ ސައްކަ ތް ކުރުމަ ށް ބޭ ނުންވާ ސާމާނާ އި މީހުން ތި ބުން (މަ ދު ވެ ގެން 4 މުވަ އްޒަ ފުން ފޮނު ވަ ން ވާ ނެއެވެ.)
3.4 ގަ ޑިޔަ ށް ފަރުވާ ތެރި ބަޔަކު ކަމުގައި ވު ން
3.5 ތެދު ވެރި ބަޔަ ކު ކަމުގަ އި ވު ން
އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް
 އަ ގު (އެސްޓިމޭޓް) ހުށަހަ ޅުއް ވަ ން ވާނީ މަ ސައްކަތު ގެ އަގާ އި ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ އަ ގު ވަކި ން އެ ނގޭ ގޮތަށެވެ. އަ ގު ހުށަހަ ޅަންވާ ނީ
މަހަކަ ށްޖެހޭ ވަރު ވަކިން އިނގޭގޮތަ ށެވެ.
 ޖީއެސްޓީއަށް ރެ ޖިސްޓް ރީ ކުރެވި ފަ އި ވާ ކަމު ގެ ލި ޔުން ނު ވަތަ ސެޓްފިކެޓް ގެ ކޮޕީ.
 ފިހާރަ / ކުން ފު ނީ ގެ ރަޖިސް ޓްރީ ގެ ކޮޕީ .
 ފިހާރަ / ކުން ފު ނީ ގެ ޕްރޮފައިލް
 ތަޖުރިބާ (ވޭ ތުވެ ދި ޔަ 3 އަހަ ރު ދުވަ ހުގެ ތެ ރޭގަ އި ކޮށްފަ އިވާ މި ބާވަ ތުގެ މަސައްކަ ތްތަކާ އި ގުޅޭ ގޮތު ން މަސައްކަތް ހަވާ ލު
ކުރި ފަ ރާތު ން ދީފައިވާ މަ ސައްކަ ތް ނިން މި ކަ މުގެ ލިއުމަ ށެ ވެ.)
3 ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 2
ގްރީން ބިލްޑިންގ، ހަނދުވަރީ ހިނގުން، GreenBuilding,HandhuvareeHingun,
މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ. Maafannu,Male’,20392,RepublicofMaldives.
+(960)3018300 secretariat@environment.gov.mv
+(960)3018301 www.twitter.com/ENVgovMV
www.environment.gov.mv www.facebook.com/environment.gov.mv

މިޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓު ކުރެވޭ ގޮތުގެތަފްސީލް
އަގަށް : 50 ޕޮއިންޓު
ހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ އަ ގު
× 50
ހުށަހެ ޅި އަ ގު
ތަޖުރިބާ: 20 ޕޮއިންޓް
އެ ފަ ރާތަކަ ށް ލި ބުނު ޕޮ އިންޓް
× 20
އެ ންމެ ގި ނަ ޕޮ އިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް ލި ބުނު ޕޮ އި ންޓް
 ވޭ ތުވެ ދިޔަ 3 އަހަރު ދުވަ ހުގެ ތެ ރޭގަ އި މި ފަދަ މަ ސައްކަތެ އް ކޮށް ފައިވާ ކަމު ގެ ކޮ ންމެ ލިޔުމަކަށް 2 ޕޮ އި ންޓް ދެވޭ ނެ އެވެ.
ކެޕޭސިޓީ: 30 ޕޮއިންޓް
 ސުޕަ ވަ އިޒަރަކީ ދިވެ އްސެއް ނަމަ 5 ޕޮއިން ޓް
 ސާފުކުރުމަ ށް އަ ންނަ ޓީމު ގައި ހި މެނެ ނީ 4 މުވަ އް ޒަފުން ނަ މަ 10 ޕޮއިން ޓް
 ސާފުކުރުމަށ އަ ންނަ ޓީމު ގައި ހި މެނެ ނީ 10-5 މު ވައްޒަފުން ނަމަ 25 ޕޮއިން ޓް
06 އޮގަސް ޓު 2018
3 ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 3
ގްރީން ބިލްޑިންގ، ހަނދުވަރީ ހިނގުން، GreenBuilding,HandhuvareeHingun,
މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ. Maafannu,Male’,20392,RepublicofMaldives.
+(960)3018300 secretariat@environment.gov.mv
+(960)3018301 www.twitter.com/ENVgovMV
www.environment.gov.mv www.facebook.com/environment.gov.mv